

Poštarnica plaćena u gotovom.

GRADSKA BIBLIOTEKA
"JURAJ ŠIŽGORIĆ"
ŠIBENIK
NAUCNI ODSJEK

ODBRAÑA

GODINA VI/1

Preplata: mjesечно D 6.— Inozem. 10
Pojedini broj D din. 1.50
Čekovni račun br. 33.934

6 septembra 1938

»ODBRAÑA« izlazi u Šibeniku redovito srijedom ujutro

Uredništvo i uprava nalazi se u prostorijama
»TIPOGRAFIJE«
u ulici Kr. Tomislava, kraj katedrale Sv. Jakova

Glavni urednik: Prof. Dr ANTE MIŠURA

Direktor i odgovorni urednik: HAMILKAR VITALIANI

Rukopisi se ne vraćaju.
Oglasni se računaju po tarifi.
Plativo i utuživo u Šibeniku.

BROJ 553/7

DANAŠNJA SITUACIJA

Iz novinskog prikaza pohoda dr. Mačka Beogradu može se izvesti zaključak, da je dr Maček govorio, kako je ova zemlja teška tamnica našega naroda i kako je sloboda građana ugrožena. Dvije misli — dvije pogreške.

Ova zemlja nije tamnica; ona je slobodna kuća, u kojoj žive sva dječa jedne majke, koja su bila u raznim tamnicama. Ova je kuća primila rado svu djecu jedne krvi, a triju imena.

To nije učinjeno ničjom milošću, to se je odlučilo na bojnom polju na očigled cijelog svijeta. To su veliko djelo oslobođenja izvršila junačka braća pod vodstvom neumrlog Oslobođitelja Kralja Aleksandra.

Ova je kuća, ova je zemlja naša zajednička majka domovina, ona se zove Jugoslavija. Ona je pravna i slobodna državna organizacija; ona nije nikakva tamnica. To svak zna ko poštano i pametno misli i u Jugoslaviji i u cijelome stranome svijetu.


Danas bi bilo i smiješno i ludo raspravljati i dokazivati da je Jugoslavija jedan individualni i nacionalni organizam; da je ona rezultat prirodnih, rasnih, istorijskih, geografskih i svih drugih zakona. To bi raspravljanje i dokazivanje bilo isto kao kad bi se raspravljalo i dokazivalo da ima blizu Zagreba jedno imanje, koje se zove Kupinec i koje je svojina pohrvaćenog Slovenca, koji se zove dr. Maček.

U ovoj zemlji ima i previše slobode, samo je teško znati, što dr. Maček razumije pod riječju sloboda.

On bi najmanje imao razloga da se žali u ovoj slobodnoj kući, jer ko je u ovoj državi i gdje na svjetu slobodniji od dr. Mačka i njegovih ljudi?

Da je danas pokojni Ciceron živ, čudom bi se čudio, što sve kod nas govori i radi partija dr. Mačka. Kad je Ciceron u ime slobode mogao žrtvovati Katilinu i tolike rimske patricije, šta bi tek učinio s dr. Mačkom i njegovim pristalicama? Sigurno je da bi onaj njegov uzvik: »O, tempora, o, mores!« bio izmijenjen i oblikom i sadržinom.

Vlada dr. Stojadinovića ima u rukama vlast i zakonsku snagu, koja u ničemu ne zaostaje za konsulskom i senatskom vlašću i auktoritetom starih Rimljana. Ako se u istim slučajevima pridržava drugih metoda, onoj se ne smije zlo misliti, tim više,



KRALJU PETRU II

(6 - IX - 1938)

OKO SVOJE ČVRSTE OSI KRETALE SE NAŠA LOPTA,
PETNAJST puta vrteći se obišla je sunce sjajno,
OTKAKO JE SLAVNOM RODU NAŠEM DALO NEBO RAJNO
TEBE, KRALJSKA KORJENIKO, NAŠA SLAVO, NAŠA DIKO.

KRALJU MLADI, TEBE PRATE ŽARKE ŽELJE, ŽELJE SVETE,
TVOJE MAJKE, KORNELIJE NAŠEG DOBA, NAŠEG SVJETA;
TEBE PRATE V'JERNIH SRCA MILIONA ČUVSTVA SVETA,
I DOK BUDA V'JEKA GLAVI, BIĆE JEKA TVOJOJ SLAVI.

OD TRIGLAVA DO SOLUNA DREVNE SLAVE SLAVNOG GRADA,
OD KARPATA DO JADRANA BISER-KRUNE, NAŠEG MORA;
TVOJA ĆE SE ORIT SLAVA; O LJUBAVI BIĆE ZBORA
PO VRHOVIM SLAVSKIH GORA, PORED R'JEKA I IZVORA.

SLAVNI SINE SLAVNOG OCA, KARAĐORĐA KORJENIKO,
ŽIVI SRETNO I VESELO, DOK DORASTEŠ, NAŠA DIKO,
I DO ŽEZLA I DO KRUNE I DO SNAGE PRADJEDOVA,
DA I NAMA SUNCE GRANE BRATSKE SLOGE, BRATSKIH SNOVA!

jer je predvođena sasvim drugim motivima. Da su ti motivi bratski i da potiču od srca, ko može i za jedan časak posumnjati, ako ima i malo mozga u glavi?

Kad dr. Stojadinović zna na svjetskom forumu da onako visoko uzdigne svoj prestiž i ugled države koju zastupa, sigurno je da bi umio i mogao da u kući nešto učini bez i najmanjeg potresa države i bez najznatnijeg uniženja svoga autoriteta.

Ako to ne čini, znači da se plenitost srca izdiže nad tolike druge razloge,

Ako dr. Maček, kao bivši austrijski oficir žali za pokojnom Austrijom, kao što piše engleska štampa, to je drugo pitanje. Svakako od toga pitanja nebi trebalo stvarati nikakvu zagonetnu sfingu ili kako se to danas zove »Hrvatsko pitanje«.

Dnevne vijesti

GROB KRALJA ALEKSANDRA
Ujedinitelja do sada je posjetilo 1 milion hodočasnika, položeno je 24.000 vijenaca od crveća i 1000 metalnih vijenaca i kandila.

HENLAJNOV ORGAN »Die Zeit« u svom uvodniku kaže, da je sreća što Engleska ima na čelu vlade tri hladnjokrvna čovjeka, koji neće dozvoliti da ih vodi raspoloženje trenutka, i da nije potrebno saviranje ministarskog sarjete, jer su ta tri čovjeka dovoljna, da rade držarne poslove.

2. SEPTEMBRA otpočeo je u Zagrebu XI međunarodni kongres za istoriju medicine. Kongresu prisustvuju najveća i najslavnija imena iz medicinske svijeta svih pet kontinenata. Ovaj je kongres otvoren pod pokroviteljstvom Nj. Kr. Visosti Kneza Namjesnika Pavla.

BRITANSKI LISTOVIjavljaju da je došlo do preokreta u poljskoj spotnoj politici. Lord Halifax t pukovnik Beck imajuće zasebne razgovore u Ženevi. U izgledu je da Poljska dobije u Vijeću naroda stalno mjesto.

DAILY EXPRESS javlja da je Hitler sam izradio plan o rješenju svetsko-njemačkog pitanja koji će Henlein ponijeti sobom u Prag.

NA RTU GRAVE kod Bordeauxa otkriva se danas spomenik na uspomenu 1777., kad je odatle krenuo Lafayette sa francuskim četama u pomoć Washingtonu u borbi za nezavisnost Amerike.

TAJFUN JE U JAPANU poplavio 140.000 kuća, poginulo je 99 lica, a za 69 se ne zna, 77 je ranjenih. Porušena su 163 mosta, a 71 brod je potonuo.

PO SLUŽBENOJ STATISTICI broj republikanskih zarobljenika od početka granskog rata u Španiji iznosi 210.230. Taj broj ne obuhvata dezertere, već samo milicionere u borbama.

CITAMO U „OBZORU“: „Hrvatsko je dakle danas, kao vjerski, kulturni, narodni i politički pojam, pretstavljeno od svojih dviju sastavnih djelova, jednoga, koji je u katoličkoj crkvi, i drugog, koji isporijeda Islam. Tu su danas dva stupna našeg narodnog organizma i tu činjenicu priznavaju otvoreno predstavnici katoličke crkve i Islama u hrvatskom narodu“. E se non ridi?

ŠIBENIK, SPLIT I OSTALA NAŠA MANJA I VEĆA MJESTA U DALMACIJI već od juče u podne plove u moru jugoslavenskih zastava. Sudjela se prave velike pripreme kako bi spontane narodne manifestacije ljubavi i odanosti cjelokupnog pučanstva prigodom Kraljevog rođendana po svim mjestima uspjele što bolje i impozantnije.

RIDENDO...

Eto — mijenjaju se vremena! Po sjevernoj Dalmaciji osvanuše plakati, uvjeni u trobojnicu hrvatsku. Što nam vele? 18. — septembra o. g. posvetiće se u kninskoj Blškupiji crkva kralju Zvonimiru, kojega (to se u plakatu ne spominje!) Hrvati, po svjedočanstvu »Stare hrvatske kronike«, pogubile, i to prigodom »skupštine i sa shodom u Petih Crikvah u Kosovi...« Nadalje, ista kronika veže da se je to dogodilo, tj. da Zvonimir ubijen bi na lit Isukrstovih tisuća i osamdeset, a toj tisuća i osamdeset manje jedno.

Kad je plakat to izostavio, izostavimo i mi ono, što kronika govori: kako i zašto Hrvati Zvonimira ubiše i što im, na mučeničkoj smrti, njihov »dobri kralj«, za sva vremena poruči; izostavimo i onaj »ukrasni« prijev što im ga stari ljetopisac nadjenu! Davno to bijaše! Da ne bijahu onda — Hrvati — Goti?

Vremena se mijenjaju! Plakat, odnosno proglašas, sav je u duhu i smislu katoličkog hrvatstva, ili hrvatskog katoličanstva. U tom smislu slaviće se i slavlje u — danas — pravoslavnome — selu Blškupiji, gdje nema ni 5% katoličkih familija; vijaće se jedino hrvatska Trobojica, gdje inače pravoslavni viju, u svečanim prigodama, samo jugoslavensku zastavu. Glavne će govore izreći oni

koji su već (u Sarajevu!) proglašili svojim vodom g. Mačka, Dakle trougao: Rim (katoličanstvo), Sarajevo (mačkovstvo) i Blškupija (hrvatstvo).

Prema proglašu doznadosmo, da je crkvi načrt napravio kipar, g. Meštrović, koji, u svojoj darežljivosti, i lijep obol pokloni, i od kipara postade — arhitekt!

„TVOKAPS“

Tvorničko skladište kapa i šešira na veliko i na malo. — SPLIT (Filijala Šibenik)

Treba „revanš“ protiv starih Zvonimirovih Hrvata, „revanš“ današnjih Mačkovićih, Hrvata! Prosit!

— SILJKO OSTANOV

Pobožna logika:

Sušačka ISTINA je slučajno vidjela »Odboranu«, taj »novinarski šećer«, Taj je šećer »po svojoj ideologiji jenesovski« i »izgleda da ga uređuje neki slijepi guslar... puno je poezije kao i oni stihovi: »Ne pravite toliko galame, — Donesite nam ovamo salame«. — Bujna je fantažija vlč. B. Lažine u igri riječi Mišura i »dijalekta rodnog sela pisca«. Po svemu izgleda da je pored vlč. bila tulmina crvenike vina, kad je doni Perpetui naredio: »Donesite nam ovamo — salame«, i dok je ovako pametno pisao.

A. PAVLOVIĆ

Centrala BEograd Filijala OSNOVNO Zagreb 1844

Najveće skladište engleskih štofova u Jugoslaviji: ZA ODLJELA I KAPUTE. VELIKI IZBOR ŠTOFOVA ZA DAM SKE OGRTAČE I KAPUTE. SAV KROJAČKI PRIBOR. - KROJAČKE KOLEKCIJE. Cijene solidne i utvrđene. Prodaja na otplatu.

Zastupstvo i skladište

Krojačnica gradjanskih i vojnih odijela

Pero M. Bercé - Šibenik

Industrijalizacija pasivnih krajeva kao najvažnije gospodarsko i soc. pitanje

Posljedice ovakog stanja svi skupa osjećamo na svojim leđima, jer se kod nas stalno postavlja krunično pitanje nedostatka kapitala za izvođenje javnih radova, koji su neophodni, jer moramo svoju muku da dajemo u bescjenje, jer ne možemo da damo zarade golemim masama naroda željnog rada i kruha i jer smo u takvoj situaciji stalno ovisni o diktatu stranog kapitala, koji u svom interesu sprečava normalizaciju našeg narodnog života.

Izgradnjom odnosno koncentriranjem potrebne industrijske proizvodnje u jadranskoj oblasti postiglo bi se koristi od najdalekosežnijeg značaja. U prvom redu, time se rješava naš osnovni privredni društveni problem, t. j. sposobljenje pasivnih krajeva za samostalno uzdržavanje i prosperitet. Na taj bi način zemlja na čitavom svom području postala privredno aktivna. Balast privrednog pasiviteta jedne trećine zemlje bio bi uklonjen, i, staviše, danas sterilna jadranska oblast mogla bi postepeno uposlitи višak neopskrbljenog pučanstva agrikulturnih krajeva. Ujedno bi se ovakvim rješenjem uglavnom oslobođili brige oko plasiranja pretička naše agrikultурne i stočarske proizvodnje, jer bi privredno sposobljene narodne mase jadranske oblasti mogle da konzumiraju veliki dio izvoznih kontingenata poljoprivrednih i stočarskih krajeva. Pitanje povišice cijena agrarnih artikala automatski bi se riješilo, kao što bi mogli uspostaviti i pravičnu relaciju između produkata težačke i fabričke proizvodnje vlastitim sretstvima i onako, kako bi najbolje odgovaralo danim prilikama.

Neka se ne misli da ovim želimo zagovarati sistem autarkije ili potpune izmjene naše privredne strukture. No, mi plediramo samo za to da se povoljnom solucijom jednog najkrupnijeg našeg privredno društvenog problema pokrenu sve proizvodne snage zemlje, a da pri tom njezina ekonomска baza i nadalje ostane agrikulturalna. Oslonjeni na vlastitu snagu i vlastite mogućnosti, mi bi svoju vanjsku trgovinu mogli upravljati poglavito s gledišta vlastitih interesa imajući, naravno, u vidu i potrebe međunarodne gospodarske saradnje.

Nameće se pitanje, za koje industrijske grane postoje uvjeti razvoja u području jadranske oblasti? Ovdje moramo najprije računati na onaku industriju za koju imamo sirovine u zemlji i za koju postoje ostali uslovi za njezin povoljni razvitak. Između tih industrijskih grana stavljamo na prvo mjesto poljoprivrednu industriju. Iako je ta industrija kod nas razvijena i preko mjere za namirenje domaće potrebe, ona bi se u u jadranskoj oblasti imala dopuniti dotle da apsorbuje čitav onaj pretičak, koji se izvozi u neprerađenom stanju. U ovu granu uključujemo i industriju mesnih proizvoda, koja je kao i poljoprivredna, upućena na izvoz i koja ima uvjete daljnog razvoja.

U izvoznu industriju računa se i drvna industrija. I ova industrija kod nas je na toliko uznapredovala, da ne samo što namiruje domaće potrebe, nego se preko petine proizvodnje izvozi. Kako je naša zemlja bogata šumama, a ne manjkaju ni mogućnosti za dalje proširenje ove

kulture, to bi šumska industrija mogla putem povećanog izvoza i izdavanjem unutarnjeg konzuma, još i ojačati. Staviše, ona bi se mogla kod nas razviti u vrlo visokim razmjerima, kada bi se podigle fabrike celuloze odnosno kada bi osnovali industriju papira barem za postojeći potrošak u zemlji.

Isto tako izvoznog je karaktera i naša cementna industrija. Veliki dio kapaciteta ove industrije nalazi se u jadranskoj privrednoj oblasti, t. j. na Primorju. Postojeća produkcija uglavnom je oslonjena na izvoz, radi čega izgleda da prelazi potrebe zemlje i da je daljni njezin razvoj nemoguć i nepotrebau. To je tako samo prividno, pošto se kod nas, uslijed konzumne nemoći pučanstva, vrlo malo gradi. Ali kada bi mi mogli da gradimo onoliko, koliko iziskuju potrebe, tada bi i ta industrija morala povećati kapacitet za sami potrošak u zemlji. Kako uz to ne bi smjeli odustati ni od izvoza, to i ova industrija kroz pametne mјere ima i te kako lijepe izglede za daljnje napredovanje.

Pored ovih i industrija ribljih konzerva također može da se lijepo učaprijeti, ako joj se stvore uvjeti većeg potrošaka u zemlji i plasiranja na inozemna tržišta. Industrija, kojoj stoje na raspoređenju svi preduvjeti za snažan i potoran razvitak, a koja ne bi trebala da brigu briga kako da plasira svoje izrađevine, jer bi sva bila upravljena na unutrašnju potrošnju, svakako je kovinska i mašinska industrija. Pokraj svega rudnog bogatstva kojim raspolažemo, mi smo primorani da uvozimo razne proizvode metala u vrijednosti nekoliko stotina miliona, pa i preko miliarde dinara. Osobiti narodno privredni i politički interes

industrije, kojih stoje na raspoređenju svi preduvjeti za snažan i potoran razvitak, a koja ne bi trebala da brigu briga kako da plasira svoje izrađevine, jer bi sva bila upravljena na unutrašnju potrošnju, svakako je kovinska i mašinska industrija. Pokraj svega rudnog bogatstva kojim raspolažemo, mi smo primorani da uvozimo razne proizvode metala u vrijednosti nekoliko stotina miliona, pa i preko miliarde dinara. Osobiti narodno privredni i politički interes

Zrnje iz starog vijeka

Filip pobijedi Atenjane kod Hermeje; ali on je nad njima još više slavlje slavio svojom umjerenosti i blagošću. Bitka mu je samo dala u ruke njegove neprijatelje; ali njegova blagost i dobrota podvrgla je pod njegovu vlast sve Atenjane i njihovu republiku. On je uvjek bio svoj gospodar; nikada nije vrijedao pobijedene. Zarobljenike je vratio sasvim rado; borcima ukazivao posmrtnе počasti i naredio Antipatru da popuki njihove kosti. Ovakvo držanje zadivilo je Atenjane, i oni su mu bili najvjerniji saveznici.

Neki neznačica kupi za jedan talenat štap kinika Peregrina. Neki drugi kupivši za tri hiljade drahama svjeću stojika Epikteta, mislio je da je kupio i mudrost svoga velikog filozofa. Tako bogataš misli da novcem kupuje sreću i slavu; ali slava se stjeće radom, a sreća je nagrada vrline.

diktiraju nam da se takvo stanje iz osnova izmjeni. Metalna i industrija je za nas tim važnija, što je u okviru nje uvjetovan i napredak industrije brodogradnje, koja pokazuje zadovoljavajuće početke.

Industrija, koja se u mnogočem dopunjuje metalnom i metalurgijskom proizvodnjom je i hemijska industrija. Ona se kod nas može bez većih poteškoća da razvije do nivoa domaće potrebe, barem u pogledu onih grupa za koje se kod nas nalaze sировине.

Jednako moramo nastojati da na pokriće potreba zemlje izgradimo i onakove neophodne industrijske grane, koje nemaju dostatne sirovine u zemlji. Između ovakovih poglavito mislimo na tekstilnu industriju, bez koje se ne da zamisliti potpuna ekonomksa nezavisnost jedne zemlje. (Nastaviće se)

Naša škola

Kad je škola danas glavna tačka u našim razgovorima, to neće biti zgorega da se nešto o njoj progovori i u našem llistu.

Najozbiljniji je zadatak škole da u učeniku razvije disciplinu rada i svijest o dužnosti. Teške dužnosti čekaju u životu učenika, pa već u školi treba da se s njima upozna, kako bi se već unapred spremao da ih može lako podnosići. Rad je osnov svemu. Zato treba da škola navikava učenike na rad tako da učenik bude uvjeren da mu je rad neophodna potreba. Naviku na stalni rad jača u učeniku volju i interes za sve školske discipline; načina prelazi u potrebu osjećanja dužnosti i osjećanja odgovornosti u slučaju neispunjena dužnosti.

Moral i karakter trebalo bi da budu glavni centar u poslu nastave i vaspitanja učenika. Zato su nastavnici pozvani da ne samo riječu već i djelom pokazuju, kako su moral i karakter najljepši ukraši čovjekova života. »Primjeri ostaju, a riječi lete. »Dobar pastier, jer što kaže inom — I sam svojim potvrđuje činom.«

Svak će priznati da je nastavnik čaki rad vrlo težak i da je nastavnik čaki poziv vrlo delikatan. Taj uzvišeni poziv traži najveći samoprijevor i najveće strpljenje. Kruna je

nastavnika poziva ljubav. Moral i karakter tu vrlino sobom nose. Najveća cijena ideje pravde i mora u životu u sreću svakoga pravoga nastavnika. On ne treba da traži učeničke simpatije, one dolaze same sobom. Ako je nastavnik na svojoj visini, ako je on moralan i karakteran, bliće u najvećoj cijeni kod svojih učenika. Ako je u svakom poslu potrebna vještina znati spoznati korisno s ugodnim (miserere utili duci), to je u školskom poslu ta vještina conditio sine qua non. Strogost i blagost treba znati spojiti na osnovu pravde i nepristranosti, pa neće biti prigorora s nijedne strane. — Svi učenici povjereni su nastavniku bez razlike čiji su. On treba da u njima gleda svoju duhovnu djecu, pa da se u svemu pridržava principa, kojih se pridržavaju pametni roditelji. Učenici će ga tada voljeti i cijeniti podjednako i onda kad ih kažnjava, kao i onda kad ih miluje i nagrađuje. Oni će znati da sve to potiče od sreća, pa će znati sve to i na sreću primiti.

S ovim mislima želimo i nastavnicima i učenicima najbolji uspjeh u idućoj školskoj godini.

Ante Bedrica - Šibenik
prodaja cipela

Preuzima sve poslove spadajuće u grafičku struku. — Hamilkar Vitaliani — vod.

VIJESTI SA OBALE NAŠEG JADRANA

Povratak „Jadrana“

Dne 2 o. mj. u 10 sati prije podne povratio se je školski brod naše ratne mornarice „Jadran“ sa svog krstarenja, koje je trajalo četiri i po mjeseca, daleko van otadžbine. Pri ulazu u luku bio je pozdravljen sa topovskom salvom i trubljenjem sirena svih trg. i put. parobroda u luci. Na mornarskoj komandi čekala ga je postrojena četa mornara i oficira sa mornaričkom glazbom. Iza lijepog defiliranja po luci pristao je na novom gatu Vrulje. Tu su ga dočekali predstavnici vlasti na čelu sa komandantom obalne komande kapetanom g. Tomicem, koji je prvi stupio na brod, i zaželio dobrodošlicu komandantu broda, kapetanu fregate g. Dimitriju Kačiću i preko njega ostaloj posadi. Sve vrijeme najprije na gatu pa na brodu svirala je mjesna sokolska glazba. Poslije toga priredena je na brodu zakuska. Brod ostaje u Šibeniku nekoliko dana.

Na svom krstarenju obišao je »Jadran« više mesta na Sredozemnom moru, ali kruna njegovog putovanja bila je smjela plovida kroz debele vode Atlanskog oceana i pristajanje na obali novoga svijeta. Bilo je na tom putu slatkih, a bilo je svakako još više gorkih dana. Ali naši hrabri mornari, sve te nepogode svelali su junaci kao pravi potomci onih pradjedova, koji su od davnina plovili svjetom kao neustrašivi junaci mora.

Malen je njihov brod, ali oni su eto uspjeli da s tim malenim brodom osvjetljaju pred svjetom lice naše otadžbine i da dokažu da: „...boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaku!...“. Uspjeli su da dokažu SVIM I SVAKOME, da su spremni u svaku dobu, pokazati i ono najviše: »DA ZA NJIMA STOJI UJEDINJENA OTADŽBINA!«...

TALIJANSKA VLAST DRŽ. ŽELJEZNICA ponudila je našoj vladu, da umjesto izloženja svojih najmodernejših motornih željezničkih kola na jesenjem sajmu u Beogradu redovito saobraćaju ta kola na pruzi Beograd Zagreb i natrag za cijeli mjesec septembar. Ta je ponuda prihvaćena. Vožnja obavljće se za sama 4 sata. Iz Zagreba će polaziti u 6.30 i 18 s. a u Beograd će stizati u 10.45. Prema tome, onaj, koji putuje iz Splita ili Šibenika večernjim brzi vozom može da bude u Beogradu u jutro u 10.45. Isto tako može se otpotovati u 6 sati na večer iz Beograda, a stići u Split, odnosno u Šibenik brzim jutarnjim vlakom.

1. OV. MJ. OBUSTAVLJEN JE saobraćaj one vrlo zgodne, iako za Jadr. plov. možda ne toliko rentabilne pruge, Šibenik-Biograd. Na toj je pruzi saobraćao parobrod »Lika«, sa svojim odličnim kapetanom g. Lepesom i ostalom prijatnom momčadi, koja je radi njezine susretljivosti i spremnosti u saobraćaju sa publikom, a osobito sa strancima, ostavila vrlo ugodno sjećanje. Kamo sreće da bi i osoblje ostalih parobroda Jadr. plov. bilo slično ovome.

ZA ŠEFA KABINETA Ministra za fizičko vaspitanje naroda postavljen je g. Čelar Stjepan, novinar iz Šibenika. On je već više godina urednik Sokolskog Glasnika, koji je list doveo do današnje zavidne visine.

Restauracija ČIKO — SPLIT (obala)

ZADNJA OPOMENA

U zadnjem broju priložili smo uplatnice pošt. čekov. zavoda radi podmire preplatu, pa molimo sve eij. čitaoce, da svoju dužnost izvrše, te da nam, bar za minula 2 mjeseca, odmah pošalju dugujućih Din 12— Molimo ih ujedno da nam nađu još po 1 preplatnika i da dot.čnu adresu napišu na poledini čeka.

Jedino na taj način list će i dalje razvijati svoju djelatnost i moći da posluži svrsi. Onima, koji ne plate preplatu, biće prekinuto daljnje šiljanje

Odbor za proslavu Rođendana Nj. Vel. Kralja Petra II

Šibenik 2 IX 1938

Jugosloveni Šibenka!

Petnaest godina je navršilo od sretnog dana

6 IX 1923

kada je Njezino Veličanstvo naša Kraljica Marija dala jugoslovenskom narodu novog viteza, unuka vođe i Oslobođioca našeg Petra Karađorđevića, sina Viteškog Kralja borca vojskovođe Ujedinitelja, druga našeg i mučenika Aleksandra.

Braćo građani Šibenika! Pridružimo se radosti cijele Jugoslavije koja u utorak 6 o. mj. slavi petnaesti rođendan svog

KRALJA PETRA II.

Tom svečanom zgodom pružimo si ruke svi bez razlike i izuzetka, svi mi sinovi ove zemlje koja je primila krv Petra Svačića, Lazara i braće Jugovića, svi u kojima žive zavjetna misao Kosova i Gvozda, svi koji iskreno želimo veličinu i napredak naše ujedinjene domovine i u njenom krilu sreću u blagostanju i ravnopravnosti njenih sinova; pokažimo da smo svijesni prava i dužnosti slobodnih i nezavisnih građana,

ujedinjenih u ljubavi prama svom Kralju i domovini, i u vjeri da će on dovršiti veliko djelo svojih preduvremenih i oživotvoriti želje i nade svih nas koji služimo velikom idealu jednakosti, bratstva i slobode.

Na taj veliki dan zaboravimo sve što nas dijeli i posvetimo se onom što nas veže i ujedinjuje na tlu ove naše zemlje. Usvetočimo naše želje u jednu:

da dugo žive naš mladi Kralj!

da novim lovrom ovjenča slavu roda našeg!

da životom, djelima i imenom svojim osnaži sadržinu naše historije i poveća broj besmrtnih joj velikana!

da bude sretan u životu i radu!

da svako Njegovo djelo počiva na svetom principu pravde i slobode!

da mudrim i pravednim vladanjem postigne mir, sreću i zadovoljstvo svih slobodnih sinova slobodne Jugoslavije!

ODBOR.

OBITELJ VULINOVIC — ZLATAN obaviješćuje, da će davati u četvrtak, 8. ov. mj., u 8 sati ujutro, u Srpsko pravoslavnoj crkvi u Varošu, parastos svome nezaboravnom suprugu, ocu, svekru i djedu.

PRIGODOM PROSLAVE KRALJEVOG ROĐENDANA izdali su prigodne plakate općine sa svojim pretdjedicima: kninska sa g. Marinčićem, vrlička sa g. Kulišićem, obrovačka sa g. Kneževićem, skradinska sa g. Dragišićem; sokolska društva: Rab, Biograd, Drvar, Korčula, Hvar, Za Drniš izdalo je odnosni odbor pod vodstvom g. Cenića, a za Petrcane uč. g. J. Brebić.

Umoljavamo sva ta mesta kao i ostala, koja će nam ev. poslati izvještaje o proslavi, da ti izvještaji budu po mogućnosti što kraći, jer inače poradi ograničenosti prostora u listu ne bismo ih mogli uvrstiti. Ujedno molimo, da nam se ti dopisi dostave čim prije jer ćemo ih uvrštavati redom prema raspoređenom prostoru u listu.

Iz Crikvenice

Ovdje se za nekoliko dana otvara klesarsko - zidarska škola za koju je banovina sagradila novu lijepu zgradu na cesti Crikvenica - Selca. U toj školi nalaze se prostorije i za školski muzej i laboratorij. U muzej će biti smještene sve zanimljive radnje naših klesara i zidara iz Vinodola, koji su poznati kao valjani i u inozemstvu iz starih vremena dok su još iza vjerske revolucije emigrirali i radili na maurskim zgradama i mošejama u Cordobi, Alhambri, Valenciji i drugdje.

Tim muzejem upravlja u toj školi namješteni nastavnik Zvonko Čoković, mladi akademski kipar koji je svršio pred tri - četiri godine u Zagrebu kod prof. Frangeša i dr. te nakon toga pošao na daljni studij u Prag, a proputovalo je Italiju i Grčku.

Oslanjujući se na staru antičku umjetnost on traži motive u našoj staroslovenskoj poganskoj mitologiji prikazujući vukodlake, vještice, more malike, mrakove, morska strašila iznašajući pred nas nešto, što nitko kod nas nije pokušao da prikaže.

Dvije njegove radnje nalaze se u Beogradu kod g. namjesnika dra Perovića.

Inače je Crikvenica puna turista i ako je ove godine manje Čehoslovačka od ranijih godina, a to zbog poznatih razloga. — Silan zamah kao

Dubrovnik

Kroz grad i predgrađe

Što nije jasno onim oko „Hrvatskog Juga“

Kada je riječ o Dubrovčanima i dubrovačkom odgoju koji nepodnosi manifestacije uličarske slobode — onima od »hrvatskog šileka« kao i raznoraznoj čeljadi koja se je sputila u Dubrovnik s koca i konopca kao da nisu jasne ni najjednostavnije stvari, jasne svakom normalnom čovjeku. Nikakva fantazija i nikakva komplikovanost nije u pitanju kada o dubrovačkim Srbima katolicima uopće, a posebno o Šubertima, Hope-ima, Stegerima i Filenhasima. Tu su činjenice koje još niko nije pokušao da demantuje osim djece bivših žbira... Pitajte nas koja je razlika između Srba koja katolika Šuberta, Hope Stegera Filenhase na jednoj strani raznoraznih Alberta, Franca i Johana na drugoj strani, čija nas dječa danas kroz »hrvatski šilok« uvjerenavaju da su sa bataljum onih iz Imotskog, Sinja, Livna, Blata, i Superblata — reprezentacija autohtonog hrvatskog življa u Dubrovniku itd. Razlika je ogromna. Jer Šuberti, Hope-i, Stegeri i Fienhasi od prvoga dana dolaska u grad gospara stalno su nastojali da se uživu u njegovu slovinu dušu, u Dušu onog starog Dubrovnika kojega su predstavljali Budmani, Pucići, Gondole, Stojanovići, Puljezi, Fabrisi, itd. I dok su oni, kao i njihova djeca, prkosili Austriji i lutali od zatvora do zatvora od internacije do taoštva — Alberti Johani i Franci na drugoj strani, koje je Austrija dovolila od straha da se Republika Sv. Vlaha ne digne iz greba — nosili su uniforme žbira i pobirali plate špijuna.

Eto u čemu je razlika! I to — ogromna razlika. Gospodar Đono

Što su to — „tovari od zlata“

Prije nego Vam što rečemo o njima, treba da budemo na čistu, da se ovaj eminentno dubrovački pojma uopće neodnosi na nikakvog četveronosca. Naš »tovar od zlata« srođan je četveronošcima samo po tome, što također spada u familju sisavaca i što ne vidi dalje od — korita; ne pripada galeriji voštanih figura, nego našem običnom dnevnom životu. Sreća ga prati od rođenja do smrti, bilo doma u Americi, Kanadi ili Argentini. Za njega više vrijedi ona stara: »daj mi sreću i baci me u vreću...« Njegova je jedina velika nevolja u tome, što se dosada brzo razboli od fiksne ideje da će umrijeti od glada. Zato i počimljje razne humane i karičativne akcije. Kao promotor daje najmanje ili toliko koliko je prema njegovom imanju ravno nuli. Zalo od drugih, slabijih traži da dadu jednako, ili više od njega. Inače „mogobi mu siromah umrijet pred očima“ — kažu naše ženice s Prijekoga i Pelina.

I na kraju, ako ko ukaže prstom na njegovu ingordecu i pljačku, brzo ga proglaši buntovnikom i misli da je s tim sve svršeno...

Tako vam po prilici izgleda »tovar od zlata«. Inače mogla bi se o njemu napisati i cijela studija koja, narančino, ne bi valjala bez fotografija tolikih naših „tovara od zlata“ koji su svršili i koji nijesu svršili — skule. — is —

Nikada do sada zauzima ovdašnja Mlječarska zadruga sa svojom krasnom, modernom poslovnicom na Strossmayerovom šetalištu. Tom poslovcu upravlja profesor u miru g. Stjepan Župan i Frane Gašparović. Stranci tu nalaze ne samo svježe dobro mlječko, nego i vrlo ukusan sir i maslac i druge mlječne proizvode, koje potražuju hoteli. — Ribarska zadruga radi posve neovisno od mlječarske zadruge i čeka na svoju tvornicu pod Svetu Jelenu.

Iz Komiže

LOV DUPINA. Braća Martinis pk. Frane ulovili su sa svojim motornim brodom pred nekoliko dana sedam dupina. Najveći je težio 125 kg. Komižani su toga dana imali lijepu poslasticu, koju su plačali od 1—2 Din kg — i to pečenku.

KRIŽARSKI SASTANAK. Dneva 3. VIII. tg u 8:30 sati na večer u prostorijama svih mogućih katoličkih društava u Komiži — u župskom domu (kuratiji) držao je konferencu Dr Ivan Protulipac, voda križara iz Zagreba. Bilo je prisutno oko 100 muških i ženskih duša. Između ostalog rekao je u svom govoru: ne volimo mi ni onih, koji su nam bližu — ali Ruse da čemo voliti. Gospodin Dr Protulipac mogao je da kaže mirne duše da su kršćani sve isti: krstili se oni sa lopatom ili košjom nogom. Bolje bi bilo da je nekim svojim prijateljima rekao: dajte Bogu božje, a caru carevo!

OTJERAŠE GA IZ SLUŽBE. Poslije 40 godina obavljane revne lugarske i poljarske službe naša općina istjerala je svog šumara i poljara Vicka Mariani, bez da mu je općinsko vijeće glasovalo ikakvu mjesecnu pripomoć. Ružno je da se stara čovjeka tjera na ulicu nakon što je sve svoje bio posvetio službi. Vlasti bi se imale pobrinuti da ovački službenici u svojim starim dana ne moraju ići od kuće do kuće.

Iz Supetra

23. VIII. 1938. Sokolskom sletu u Starigradu, dne 21. o. mj. sudjelovalo je 75 članova sok. društva Supetar te nekoliko braće Čehoslovaka. Ovaj je slet protekao u lijepom bratskom raspoloženju i u potpunom redu prema utvrđenom rasporedu. — Na povratku nadali su se sokolski izletnici, da se neće dogoditi nikakvi nedostojni ispadci, tim većma što je nadležna redarstvena vlast znala što se sokolima spremi pri povratku i to spremi.

Čim je parobrod „Šipan“ pristao, bio je uz poštanski ured sakupljen veći broj ljudi loše raspoloženih prema sokolima. — Odmah po iskrcaju stadoši padati kamenja, popraćena sa svačnjakim povicima i zvižducima na očigled red. vlasti. Više trijeznih, čestitih građana kao i mnogi ugledni gosti bili su međutim svjedoci ovog događaja. Jako je pak žalosno da takvim destruktivnim akcijama daju potstrelke upravo oni koji su bili osnivači sok. društva u Supetu, a sada su pretstavnici mjesne općine.

**ZLATARIJA
G.B. VALLE - SPLIT**
VLASTITA RADIONA — UTEMELJENA 1822

I z l e t n i k

ŽIGON I DRUG
prodaja koža i svake vrsti cipela
SIBENIK (DALMACIJA)

„ILS“ INDUSTRIJA LIJESA
SIBENIK

Mladi „Osvit“ se hrabro bori sa „Aškom“ „AŠK“ : „OSVIT“ 4 : 3.

Isto kako afričkim lovциma i ranjenim ulijevu strah u kosti, tako i svi splitski igrači, bez razlike, imaju i danas veliki respekt prema »Osvitu«. Iako se ovdje nije znalo, da li će igrati stari ili mladi »osvitashi«, ipak je vladalo vrlo veliko interesovanje za borbu između šibenskog majstora i splitskih akademičara. Kako se »Aškorci« nisu ugodno osjećali u društvu sa »Hajdukom«, to su na vrijeme prekinuli vezu i svi, osim jednoga, poveli su opet svoje starokolo. U današnjem susretu »Ašk« je izišao samo sa dvije prinove, dok su ostali bili stari znaci kao popularni »Svora«, oba Viličiću, Kovačiću, Ružiću i »Babe«. Medjutim od »Osvite« stare garde vidili smo samo Funčeviću, Munitiću, i Bixjaku, dok su svi igrači došli direktno iz pomaljka. Svaki je bio iznenadjen tim smjelim korakom njihove uprave, ali što se je igra dalje razvijala, to se je svak više divio startu, pozrvanje priljenoj tehniči i, što je glavno, novom duhu, koji je izbijao iz igre ovih vrlo mlađih igrača, koji razlikuju grubost od oštine i borbenost od surovosti. Ovaj novi sportski duh, koji su ovi novi »osvitashi« donijeli danas u Split, osvojio je na juriš simpatije slijedilaca, bez razlike, za mladog »Osvita« i opća je želja, da bi oni »novi« i dalje igrali u prvom timu i da bi njihova igra bila uvijek ovako fer i prijateljska.

VRLO UZBUĐLJIVA I NAPETA BORBA.

»Ašk« počinje silnim tempom i elonom, »Osvit« isto tako, ali veća izvezbanost i iskustvo domaćih savladjuje jaki otpor gostiju i ovi su prisiljeni da se punih 20 minuta, osim 3 prodoru, brane iz petnih žila pred silnim navalama »Aška«, koji stalno opsjeda vrata protivnika, ali ne može nikako da dade gol. Puplika gleda lijepu kombinaciju akademičara pred vratima šibenčana i čeka svaki čas, da se zatrese mreža, ali ova kao omadjijana, ostaje nedirnuta. Uzrok je tome vrlo netačno i često mlađe pučanje navale a ujedno i spretnost vrataru Funčevića. Medjutim kad su se gosti malo pribrali i počeli da i oni igraju preko krila, lopta je često i pred domaćim vratima, ali tu kratko ostaje, jer »Aškorci« odlično čiste. Medjutim, nekako pred kraj poluvremena desna spojka »Osvita«, Periša, poslije vrlo ljepe i brze kombinacije, daje posve nenadno prvi gol. Malo poslije sudac, odlučni g. Katarić, svira kraj. Drugo poluvreme počinje još jačim tempom od strane jednih i drugih ali tek poslije 25 minuta »Ašk« dominira opet terenom. Ovoga puta domaći su prisebni pred vratima. Protivnik se hrabro brani, a osobito dva njegovu izvrsna bekia, donedavno halfa, Munitić i Bixjak. Sreću je služila »Osvita« kuo ma-

lo koga, lopte se odbijaju ili od prsiju njegovih bekova, koji se dobro postavljuju, ili od jedne i druge motke i prečke. Jednom kad je Funčević ostavio sasvim slobodna vrata, lopta pada na samu ertu gola i svak misli oroga puta gol je pao, ali iznenada iskrnuje jedan »osvitash« i protjeru loptu visoko preko gola. Medjutim, kad se niko nije naduo golu, Subašić, kribo domaćih, daje prvi gol za »Ašku«. Nije se dugo čekalo ni na drugi gol. Poslije slobodnog udarca, koji Ružić dobro tuče, poslije brzih kombinacija loptu dolazi do centra Kovačića i on daje II. gol za »Ašku«. Iz lijepog prodora u 30 minuti lijevo krilo »Aške« stari igrac »Babe« daje efektan gol. Kad se je mislilo da će ostati na 3:1 za domaće, lijevo krilo gostiju Luketa daje iz parabole lijevi gol i snizuje na 3:2. Desetak minuta pred konac centar Kovačić puca ostro u vrata, Funčević loptu hvata, ali je ispušta i ona ide u gol. Samo minut kasnije brzi Luketa opet prodire, iznenadjuje odbranu domaćih i puca koso u sam lijevi ugao. Ovim golom, trećim za »Osvit« rezultat ostaje na 4:3 za domaće, što odgovara potpuno igri, jer su domaći ipak bili u II pol. precizniji u pučanju i boljim kombinacijama dolazili do protivničkih vratiju. Treba nadodati, da su jedni i drugi u I pol. igrali tipično provincijski, t. j. u polju su jedni i drugi dobro svršavali svoj posao, ali pred vratima bilo je loših i netačnih udaraca dok su u II pol. i jedni i drugi igrali kao bolji ligasi. Treba istaći i to, da su se na terenu jedni i drugi oprostili sa sportskim »Zdravo«.

A. D.

Lijevaju se dijelovi strojeva. Konstruiraju se propel od brzine.

STROJARSKA MEHANIČKA RADIONA I LJEVERONICA METALA

S. Kordić
Šibenik

Radiona za popravak svakovrsnih parnih strojeva, sisaljka, motora, automobila, branika, kompresora, turbina.
Montaža svakovrsnih strojeva, mlinova, hidrauličnih presa motora na brodove, čamce itd.

Autogeno varenje i rezanje željeza.

TRGOVINA POKUĆSTVA

Stj. Karković i Sin
- Šibenik

NAJBOGATIJI GURMANSKI RESTAURANT
Hotel sa moderno uređenim sobama
Zlatni Fazan - Split
IZBOR PRIMORSKIH SPECIJALITETA
Glavno sastavljanje splitske i šibenske publike

„Šipad“
šumsko industrijsko preduzeće
DOBRLJIN-DRVVAR A. D.

Stovarište građe: **ŠIBENIK**
DUBROVNIK

SVAŠTICE

NAKON OKRUŽNOG SLETA

Kao što smo već javili okružni slet u Biogradu nismo uspio je iznad očekivanja i vrlo dobro u svakom pogledu. Međutim to nije bilo svakome drag, pogotovo raznim tipusima, kojima je jedini zanat da izazivajući, stvaraju sukobe i tučnjave, nebi li tako pokvarili utisak o priredbi i ohladili oduševljenje, koje tim prigodama dočazi do izražaja.

Takvi »junaci« sačinjavaju pozadinu svakog događaja a naročito prigodom sokolskih proslava. Već je to postalo običaj da se na svakom sokolskom sletu desi kakav incident, koji onda baca loše svjetlo na sve ostale priredbe.

Tako se desilo i u Biogradu. Poslije podne oko 2 h dok su Sokoli i Sokolice isli u grupama, pjevajući, po Biogradu, našla se je nekakva klika, sigurno podgovarena, i to sve »mulci« od 18—19 god. starosti, koji su svoj bijes iskazali na taj način, što su počeli mirnim sokolicama skidati značke sa bluza, a kad ni to nije bilo dovoljno, popeli su se na terasu jedne kuće i odatile bacili nekoliko kamenja na Sokole, koji su bili na ulici. Srećom što su umakli kroz tu kuću na drugu ulicu i nestali, inače bi bili propisno nagrađeni za svoj trud.

Kamenje nije pogodilo nikoga na ulici ali je svejedno izazvalo opravdan revolt, koji bi se svršio slabo za napadače da nisu pobegli. Videći da ih ne mogu pronaći Sokoli su ostali u istoj ulici i nastavili pjevanje, sve dok se nije našao netko, koji im je zabranio na pjevanje, jer da — — izazivaju. Međutim nije mu koristilo ni njegovo nastupanje, jer ga nije niko poslušao, ovime se taj prvi incident završio,

Ali, oni koji su se spremali da ovakvim ispadima pokvare slet nisu ostali samo na ovome. Vidjeli su da im je po danu nezgodan »rad« pa su počekali noć. I, zbilja, u večer poslije 10 h dočekali su kamenjem Novigradane, koji su se kamionom vraćali sa sleta, i nekoliko njih ranili. Ranili bi ih i više da se nije tu slučajno u blizini nalazio jedan gračić, koji ih je rastjerao.

Cujemo da su i u Betini i Tijesnom dočekani Sokoli, koji su bili na našem sletu.

To je bilo na sam dan sleta, ali ovime još nije bilo sve završeno. Poslije sleta počele su padati pretnje, koje su se odnosile na pojedine istaknute Sokole. Prijeti im se i učibstvima i drugim osvetama, pa čak su se počele te pretnje i izvršavati, samo sa malo uspjeha. Tako je napadnut po bijelom danu jedan mladi biogradski prednjak, ali taj je znao da se odupre, pa je taj napad uglavnom protekao u pretnjama i psovama.

Poslije toga je napadnut jedan prednjak iz Šibenika koji se ovde nalazio na odmoru kod svojih rođaka, ali nije ozlijeden iako je na tri mesta letjelo kamenje za njim, jedan kamen je samo pogodio u biciklu.

Pa, spremi se još mnogo takvih napada i vidjećemo kako će se završiti. Vidjećemo dali će tko god biti kažnjen. Vidjećemo kad će se jednom zavesti red i zaštita Sokolaša u ovom kraju. Vidjećemo... „IFO“

TRAŽI SE ZAJAM od Din 25.000 sa uknjižbom na kuću u gradu. Za poticanje obavjesti obratiti se Uredništvo.

KNINJANKA suputnica 31. maja o. g. vlakom Perković-Šibenik prijavljen je „nedužno stradajućem inženjeru“ umoljava se javiti na upravu lista br. 2.

STAN OD DVije SOBE i kuhinje svjetao, zračan i čist sa tarasom traži se, mliran stanar, točan platac i samac bez djece.

Ponude na upravu lista.